




E hlabolotswe e
bile e tsamaelana
le CAPS

Kereiti



Bokgoni ho tsa Bophelo ka SESOTHO

Buka ya 2
kotara ya 3 & 4




Lebitso:



Phaposi:

ISBN 978-1-4315-0247-9



LIFE SKILLS IN SESOTHO

GRADE 1 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0247-9

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

11th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



lenane

Kotara ya 3 Leqephe

- 33** Dibaka motseng wa heso2

34 Ho hlokomela hlokomela
disebediswa tsa setjhaba sa rona .4

35 E fosahetse kapa
e nepahetse?6

36 Batho ba setjhaba sa heso8

37 Diphoofolo tseo re
di ruuwang tsa setswalle10

38 Ka moo o ka hlokomelang
diphoofolo tsa setswalle ka teng .12

39 Mekgwa le boikarabelo.....14

40 Mekgwa le boikarabelo.....16

41 Hobaneng re hloka dimela.....18

42 Dimela di shebahala jwang20

43 Peo le moo e hlahang22

44 Ke dimela dife tse hlokang
ho hola?24

45 Dijo tseo re di jang26

46 Moo dijo tse fapaneng
di hlahang28

47 Dijo tse tse loketseng le tse sa
lokelang mmele30

48 Ho boloka dijo32



Kotara ya 4 Leqeph

- | | | |
|----|--|----|
| 49 | Mefuta ya matlo (1) | 34 |
| 50 | Mefuta ya matlo (2) | 36 |
| 51 | Matlo a fapaneng a ahilweng ka
disebediswa tse fapaneng | 38 |
| 52 | Matlo le maemo a lehodimo | 40 |
| 53 | Ho fumana dibaka le
dintho (1) | 42 |
| 54 | Ho fumana dibaka le
dintho (2) | 44 |
| 55 | Ho fumana tsela | 46 |
| 56 | Ho fumana diketsahalo
paleng | 48 |
| 57 | Ka moo re sebedisang metsi
ka teng: mahaeng le sekolong | 50 |
| 58 | Tsela eo metsi a sengwang
ka yona | 52 |
| 59 | Metsi a bolokehileng le a sa
bolokehang | 54 |
| 60 | Ho boloka metsi a hlwekile | 56 |
| 61 | Ho fetoha ho motsheare
ho ya ho bosiu | 58 |
| 62 | Kamoo bosiu le lehodimo
di shebahalang ka teng | 60 |
| 63 | Letsatsi le kgwedi | 62 |
| 64 | Dinaledi | 63 |



Mofumahadi Angie
Motshekga, letona la
Lafapha la Thuto ya
Motheo



*Ngaka Reginah Mhaule,
Motlatssi wa Letona la
Thuto ya Motheo*

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsha Letona la Thuto ya Motheo, Ngaka Reginah Mhaule.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlhla tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntlo le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.



Kereiti

Bokgoni ho tsa Bophelo
ka SESOTHO
Buka ya 2

1



Buka ena ke ya:





33


Dibaka motseng wa heso

Kotara ya |
3 - Beke ya |

Nahana ka batho bohle
bao o ba boneng le
ho ba buisa kamehla-
batho bana ke
setjhabana sa heno.
E ka ba batho ba
seterateng sa heno
kapa ba dulang pela
heno. E ka ba batho ba
kerekeng le sekolong,
mapolesa tikolohong
ya heno, dingaka le ba
bang ba bangata



Bua le motswalle wa hao ka setshwantsho se maqepheng ana.
Ke dibaka dife setshwantshong tseo o di elellwang?
Ke dibaka moo batho ba kopanang kapa ba bokanang teng?





Letsatsi:



Ha re etseng

Ke dibaka dife setshwantshong se ka tlase
tseo o kileng wa di tjhakela? Latela mohlala wa
setshwantsho ka dikerayone



Ha re bueng

Bolella motswalle wa hao hore o etetse dibaka tsena le motho e mong
kapa o le mong. Hobaneng o di etetse?

Na o hopola hore dibaka tseo o di etetseng di ka finyellwa habonolo ke
batho ba sa itekanelang?





34

Ho hlokomela disebediswa tsa setjhaba sa rona

Kotara ya 3 – Beke ya 1



Dibaka metseng ya rona
di na le mefuta e mengata
ya disebediswa tse ka
sebediswang ke bohle.
Ditleliniki, dikolo, mabala a
dipapadi le dipetlele ke di
tshebeletso tsa setjhaba
tseo re di sebedisang
kaofela.

Re lokela ho hlokomela
ditshebeletso tsa setjhaba
tsohle tsa motse wa rona.

Re tshwanelo ho
hlompha dintho tsohle
setjhabeng sa rona.
Hape re tshwanelo ho
boloka tikoloho ya rona e
hlwekile, hore bohle re e
rate.



Bua le motswalle wa hao ka setshwantsho sena.

- Na o nahana batho ba rata ho dula mona?
- Hobaneng o nahana jwalo?
- Setjhaba sa heno le tikoloho e leng ho sona o ka di ntla fatsa jwang?



Letsatsi:




Ha re etseng

Taaka setshwantsho ka wena se
mebara o sebedisa sepalangwang
se itseng sa setjhaba, jwalo
terene, bese, kapa tekesi.

Bontsha batho ba fapaneng ka
boholo le wena- ba bang ba be
baholo ha ba bang ba le
banyane.



Ha re ithapolleng



Iphuthumatseng

- Iphuthumatseng ka ho tsamaya ka ditsetsekwe.
- Jwale tsamaelang morao ka direthe tsa lona.
- Tsamaelang pele ka direthe tsa lona.
- Tsamaelang morao ka ditsetsekwe.



Etsang ditlhaku

Le ka itshetleha ka lebota kapa la paqama
fatshe.

Sebetsa le motswalle

Sheba hore na wena le motswalle wa hao
le ka qapa tlhaku eo ho seng mang ya ka e
etsang.





35

Beke ya 2

Kotara ya 3 -

E fosahetse kapa e nepahetse?




Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena.

Disebediswa tsena ke difeng?

Bolella motswalle wa hao mokgwa o lokileng wa ho sebedisa se seng le se seng.





Letsatsi:



Ha re etseng


Aha mohlala wa moaho ka tse ntjhafaditsweng. O ka nna wa aha kliniki, laeborari kapa moaho o mong le o mong setjhabeng sa heno. Le ka nna la sebetsa hape ka dihlopha. Kgabisang moaho wa lona hantle, le bontsha hantle moaho oo le o hahileng.



Ha re ithapolleng

- Hlophisa mataere ka lethathamo le tsepameng.
- Kgasa o pholletse mataere.
- Beha mataere fatshe.
- Ema ka maoto a mabedi taereng.
- Jwale tsepama ka leoto le le leng hodima letaere.
- Sebedisa letaere ho tsamaisa dipapadi tse ding le tse ding.

Hlokomela o se ke wa intsha kotsi.



Tijhere:
Mosaeno:
Mohla:

Batho ba setjhaba sa heso

Kotara ya 3 – Beke ya 2



Sheba ditshwantsho tsena. Lebokoseng le ka letsohong le letona, kgethela setshwantsho se seng le se seng polelo/lentswe e nepahetseng, o le ngole ka tlasa setshwantsho.



Morekisi wa peterole



Mooki

Mokganni wa tekesi



Ngaka

Morekisi wa ditholwana



Sheba ditshwantsho tseo o di nehileng mabitso o bue le motswalle wa hao ka tsona.

Na o bona batho ba setjhabeng sa heno?

Ke mang e mong eo o mmonang setjhabeng sa heno?

Na batho ba motse wa heno ba a thusana? Ba thusana jwang?



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa mola ho tloha moo polelo e qalang ka letsohong le letshehadi o o bapise le mantswe a ka letsohong le letona.



Motimamollo

Leloko la Sepolesa sa Afrika Borwa (Lepolesa)

Ngaka

Morekisi wa ditholwana

morekisi wa peterole

le tshwara dinokwane.

o rekisa ditholwana.

o tshela peterole dikoloing.

o tima mollo.

e a re fodisa.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Mantswe a ka tlase, kgetha lebitso le nepahetseng la setshwantsho se seng le se seng. Ngola ka tlase setshwantsho se seng le se seng. Bapisa dikarabo tsa hao le tsa motswalle wa hao.

Setimamollo

seteishene sa ho tshela peterole

Sepetlele

Sepoleseng



Ha re ithapolleng

Opa matsoho ha o utlwa morethetho.

Mamela ka hloko ha morethetho o fetoha.

- Etsa sena ka mefuta e fapaneng ya mekgwa ya mmino, ho tloha ho mmino wa tlelasike ho ya ho mmino wa pop.
- Opa matsoho ka potlako kapa butle ho boloka morethetho.

Ntlha ya titjhere
Mamela mmino oo titjhere ya hao e o bapalang kapa morethetho oo titjhere ya hao e o bapalang ka moropa kapa ka diletswa tse ding.



q

Diphooftolo tseo re di ruuwang tsa setswalle



Ha re baleng

Bongata ba rona re na le diphooftolo tseo e leng tsa setswalle. O a e hlokomela ebile e dula haufi le wena - mohlomong ka ntlong e le nngwe le wena kapa ka ntlwaneng ya tsona/yon a ka jareteng.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua le motswalle wa hao ka setshwantsho. Etsetsa diphooftolo tseo o di ratang sedikadikwe ka kerayone. O ka bala diphooftolo tse kae? Bolella titjhere ya hao.

- O na le phooftolo ya setswalle? Ha o na le yona, bolella motswalle wa hao ka yona.
- Ha o se na yona, bolella motswalle wa hao hore o ka rata ho fumana efe kapa hobaneng o sa e batle.



Ha re ngoleng



Kaofela ha lona ngolang lenane la mefuta yohle ya diphooftolo e fapaneng eo le sa e boneng setshwantshong. Ngololla seo titjhere a se ngotseng letlapeng.



Letsatsi:



Ha re etseng



Taaka phoofolo ya
setswalle eo o e ratang.



Sebedisa letsopa
ho bopa phoofolo ya
setswalle.



Ha re ithapolleng




Ithapolle ka ho akgela le ho tshwara
bolo.

- Ka matsoho a mabedi akgela bolo
ya tenese hodimo moyeng. E
tshwara ka matsoho a mabedi.
- Jwale akgela bolo ka letsoho le le leng o boele o e kape ka
letsoho leo.
- Jwale akgela bolo ya tenes hodimo moyeng ka letsoho le
le leng la hao mme o e kape hape ka letsoho leo.
- Tlola - tlodisa bolo ya tenese fatshe ka matsoho a mabedi
e be o e kape hape ka matsoho a mabedi.
- Tlola - tlodise hape ka letsoho le le leng o boele o e kape
hape ka letsoho lona leo.
- E tlola - tlodise ka letsoho le leng o boele o e kape hape
ka lona letsoho leo.
- Emang le entse sedikadikwe e be o betsetsa bolo ho
motho ya pela hao o sebedisa matsoho a mabedi.
- Betsetsa bolo ho motho ya pela hao o
sebedisa letsoho le le leng.
- Sebedisa letsoho la hao le leng o betsetse
bolo ho motho ya pela hao ka lehlakoreng
le leng.



O ne o tseba hore?

Hangata dintja kaofela di rata ho bapala ka bolo.
Empa o tshwanetse o phakise hobane dintja di
rata ho tshwara bolo di balehe ka yona.



Titjhore:
Mosaeno:
Mohla:

Ka moo o ka hlokombelang diphoofolo tsa setswalle ka teng

Kotara ya 3 – Beke ya 3



Ha re bueng

Ho bohlokwa ho hlokombela diphoofolo tsa setswalle.

Bua le motswalle wa hao ka phoofolo ya setswalle eo o e hlokang. Nahana o le phoofolo ya setswalle eo motswalle wa hao a e entseng setshwantsho sa yona leqepheng la II. Nahana ka seo o ka se hlokang. O ka nahana ka dintho tse kang dijo le moo o ka robalang teng. Jwale bolella motswalle wa hao. Bua hape ka seo a ka se etsang ha o ka kula.



Ha re ngoleng

Kenya letshwao (✓) haufi le ntlha e nngwe le enngwe ya dithhoko tsa phoofolo ya setswalle.

Dijo

Metsi

Borosolo ya meno

Tulo e futhumetseng e ommeng
ya ho robala

Ha o kula

Phomolo



Ha re etseng

Taaka setshwantsho sa tshireletso le dijo tseo diphoofolo tsena di di hlokang. Jwale ngola lebitso leo re le nehang bana ba tsona.

Phoofolo	Tshireletso	Lebitso la e monyenyane




Letsatsi:



Ha re etseng

Bala polelo e nngwe le e nngwe mme o nahane hore
o ka ikutlwajwang, o ka reng hape o ka etsang.

- O fumana phoofolo ya setswalle e ntjha.
- Katse ya hao e nyametse.
- Ntja ya hao e jele sebapadiswa sa hao seo o se ratang haholo.
- Motswalle wa hao o qala ntja.
- O bona ntja e kwaletswe ka koloing e notletsweng.



Ha re ithapolleng

Mamela morethetho oo titjhore ya hao e a bapalang. Iketsise
eka o phoofolo e tsamaiswang ke morethetho wa mmino.



Ha mmino o le fatshe, fofa
jwalo ka serurubele



Ha mmino o sa potlaka,
tsamaya jwalo ka kgudu



Ha re bueng



Mmutlanyana le tweba.
Meno a mmutlanyana ha a
emise ho hola.

Selomo se le seng sa motho se
lekana le dilemo tse 7 tsa ntja.
Ha ntja e le dilemo tse 3, e
lekana le motho ya dilemo di 21.

Ha katse e thabile, e a hona.



Boikgathollo

"Katse le Tweba". Titjhore ya hao o tla re ke mang katse le
hore ke mang tweba. Fapantshang maemo ka mora nako.



Mekgwa le boikarabelo



Mantswe ana a bontsha hlompho. Mekgwa ya rona le tsela eo re tshwarang batho ka yona. Mekgwa ya rona e bontsha hore re hlompha batho hakaakang.

Re rata ho bua le motho ya hlomphang. E bile ho monate ho ba le motswalle ya nang le mekgwa e metle.

Re na le boikarabelo ba ho tshwara batho ba bang hantle. Ke ka hoo e mong le e mong wa rona a tshwanetseng ho ba le mekgwa e metle.



Letsatsi:



Ha re bueng

Tadima ditshwantsho. Hape bala mantswe a mabokoseng. Bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho. Bua ka mekgwa e metle kapa e mebe eo bana ba e bontshang




Arolela ba bang.

Na o lebetse
disamentjhisi tsa hao?
Nka se le seng sa ka.

Ke leboha ha o ile wa
mamela hantle.



Bontsha pelonolo.



Emela monyetla wa hao.




Mamela batho ba
bang.



Tshepahala.

Tshwarelo, Mme,
Ke ne ke batla
ho sheba pitsa ya
palesa ya hao ya
kgale yaba e ya wa,
jwale e thubehile!

Dumela, Maisy, ke fumane
mokotlana wa hao o
lahletswe kantle. Ke a
kgolwa ha ho ya nkileng
dikerayone tsa hao.



Ho hlompha batho ba bang.

Dumedisa batho bao o ba tsebang le
bao o sa ba tsebeng.

Hlompha dintho tsa batho ba bang.





40

Mekgwa le boikarabelo

Beke ya 4

Kotana ya 3 -



Tadima ditshwantsho tsena mme o bale dipolelo tse mabokoseng. Etsa mola ho boikarabelo bo tsamaelanang le setshwantsho se seng le se seng.



Ke thusa hore ntlo ya heso e dule e hlwekile.

Ke motswalle ya lokileng ya thusang batho ba bang.

Ke bontsha ba lelapa la ka hore ke a ba rata.

Ke bapala hantle ka dibapadiswa tsa motswalle wa ka.

Ke a itlhokomela hape ke hlokomela dintho tsa ka.

Ke thusa ntate wa ka ho teka tafole.



Letsatsi:



Ha re bapaleng

Etsa tshwantshiso ka mekgwa le boikarabelo moo o:

- dumedisang batho bao o ba tsebang le bao o sa ba tsebeng
- emelang karolo ya hao
- mame lang motho e mong ka kelo hloko
- arolelanang le motho e mong
- o etsang setswalle le e mong
- o tshephahalang ka ho hong
- o bontshang hlompho ho e mong
- bontsha hlompho ho ba bang.



Ha re etseng

Taaka setshwantsho sa
hao o thabela batho
ba bang:



Ha re ithapolleng

Mamela ha titjhere ya hao e re o qhome ,o mathe kapa o kgase.

O tla letsat phala pele ho taelo e nngwe le e nngwe e ntjha.

Tsamaya kapele kapa butle ha titjhere ya hao e o laela ho etsa jwalo.



Ha re bapaleng

Bapala sekotjhe sa ho tlolatlola ka leoto la hao le sa
sebetseng hantle. Ke mekgwa efe e lokileng ha o bapala papadi ena?

Ka dihllopha, etsang tshwantshiso ya
mekgwa e lokileng le boikarabelo ka
tsena:

- lelapa la hao
- mosebetsi wa hao wa sekolo
- mesebetsi ya hao ya hae
- dijo tseo o di fumanang ka mehla
- diaparo tseo o di aparang
- dibapadiswa tsa hao
- metswalle ya hao



Hobaneng re hloka dimela



Ha re bueng




Ha re baleng



Dimela tse ding di re fa
lero le dijo.

Sheba hohle. Ke dintho dife tseo o di bonang tse hlahang dimeleng?
Bua le motswalle wa hao ho bona hore bobedi ba lona le ka nahana
kang. Bolella titjhere ya hao ka dimela tseo le di nahananang bobedi
ba lona.



Dimela tse ding le difate
di re fa moriti.

Dimela tse ding le difate di re
fa diphoofolo tshireletso.




Dimela tse ding di re fa dipalesa
ho kgabisa malapeng a rona.





Letsatsi:



Re hloka jwang mabaleng a
rona a dipapadi.



Re sebedisa kgareng
ho roka diaparo.



Re sebedisa jwang ho etsa
diroto le marulelo.



Re sebedisa dimela le difate
ho etsa thepa tsa matlo.



Ha re bueng

Wena le motswalle wa hao, kgethang ditsela tse tharo
tsa bohlakwa tseo le ka sebedisang dimela ka tsona.

Na re ka etsa hore dimela di shwe ha re di sebedisa
haholo.

Buang ka dipotso tsena le le sehlopha sohle.



Dimela di shebahala jwang

Kotara ya 3 - Beke ya 5



Dimela di etswa ka dikarolo tse ngata. Sebedisa mantswe a ka lebokoseng ho tshwaya dikaro tsa dimela tsena. Bapisa mantswe a hao le a motswalle wa hao.

metso


kutu

lehlaku

palesa

Pitsana ya dithootse

kutu





Letsatsi:



Ha re ithapolleng

Arola seholpha ba bang e ba dikokonyana tsa
tshimong ha ba bang e ba boraserapa.

- Boraserapa ba tshwanelo ho emisa kapa ho tshwara dikokonyana.
- Fapanetsanang dibaka ka mora metsotsa e mmedi.
- Phetang hona ka nako e ngata.



Ha re bapaleng

Bapalang bolekemaipatile.




Dikokonyana di ipata ka tlasa kapa ka mora makgapetla a dimela mme bajadi ba tshwanelo ho di fumana pele di ja dimela.



Ha re bueng

Mefuta e fapaneng ya dimela e shebahala e fapane haholo. Empa di a tshwana ka tsela tse ding tse ngata. Sheba ditshwantsho tsena. Buisana le motswalle wa hao ka dimela. Ke difeng tse tshwanang hape ke difeng tse sa tshwaneng?



Ha re etseng

Taaka kokonyana kapa sebopuwa
se batlang ho ja dimela tsa hao
tsa dinawa. Ha ho hlokehe hore e
be kokonyana ya nnate. Sebedisa
monahano wa hao. Etsa kapa o pente
ka mela e thata e bonahalang le
sebopoho.



Peo le moo e hlahang

Bekē ya b

Kotara ya



Ha re baleng

Dimela tse ding di na le peo e ipatileng ka hara dipalesa kapa ka hara tholwana. Re ka jala peo ena hape hore e hlahise dimela tse ntjha.

Peo e nngwe e tloha ho dimela ho qala dimela tse ntjha. Peo e nngwe e hasahangwa ke moyā kapa batho, dikokonyana le diphooftolo tse ding.

Dipeo tse ding di jewa ke dinonyana ebe dikarolo tse thata di sala ka ho wa. Peo e hasana ka tsela ena ka ho wela nqe nngwe mme e qale ho hola moo.



Peo e tsamaiswa jwang ditshwantshong tsee? Peo le peo e tlameha ho ba jwang hore e tsamaiswe jwalo? Bua le motswalle ka sena.



Ha o batla ho jala dimela tsa hao ka peo, o ka sebedisa peo e hlahang tshimong ya hao. Kapa o reke peo lebenkeleng.





Letsatsi:



Ha re bueng

Ithute thothokiso le morethetho wa yona.

Bophelo ka mora semela

Ena ke peo e ntjha e nnyane
A re e jaleng kapele fatshe!
e hola e ba kutu le palesa
Ka monko o monate hohle.
Dinotshi tse ngata di bobola ka
hara dipalesa
E se kgale palesa e ntle e a shwa,

empa ke kopa o se utlwé bohloko mme o se lle.
Bona, ha ho ntho ya tlholeho e llang.
Sheba hantle, sheba, mohlolo o a etsahala:
Palesa e shwele, empa, e hasitswe hohle
Kutu ya yona e shweleng le ka tlasa
mahlaku a masehla
Peo e phelang e eme ka tlasa mobu!



Ha re ithapolleng

Ha ho na le sefate se teng,
sheba ka moo re ka se
sebedisetsang ho bapala. Swinka
thapong e tlamelletsweng ka
thata. Etsa pele ka matsoho a
mabedi, ebe o sebedisa letsoho
le letona ka mora moo ka le
letshehadi.



Ntlha ya titjhere
Sebedisa thapo, lesela
le lelente.



Titjhere:
Mosaeno:
Mohla:

Bontsha thabo ya hao ka sena
Tshwara lesela la mebala kapa lelente le lelelele seatleng sa
hao se sebetsang. Suthisa letsoho la hao, etsa dipaterone
tse fapaneng moyeng kapa fatshe ka lesela kapa lelente.
Pele sebedisa letsoho la hao ebe o sebedisa le lente. O ka nna
wa etsa hona o latela mmino.

Ke dimela dife tse hlokang ho hola?




Ha re bueng

3 - Beke ya b
Kotana ya

Sheba setshwantsho sena. Na ntho tsohle tse ho sona di a phela?

Bua le motswalle wa hao ka sona:
Ke dife dintho tse phelang tseo o ka di bonang?
Ke dintho dife tseo e leng dimela?
Na dimela di a hola?
Na dijalo le tsona di a ja? Ha ho le jwalo, di ja eng?
Na dijalo di a nwa? Ha ho le jwalo di nwa eng?



Ha re ngoleng

Jwale ngola lentswe le leng le le leng setshwantshong se ka hodimo o bontsha hore ke dimela dife tse tshwanelang ho hola.

Letsatsi

metsi

dijo tsa mmele

moya



Letsatsi:




Ha re etseng

Ho bonolo ho jala semela sa hao.
O ilo jala dinawa.

Latela mehato ena:

Mohato 1:

Kwahela dinawa tse 3
mahareng a boy a ba
tshwele tse 2. Di behe
pirinking e se nang letho
kapa sekotlolo.



metsi

dinawa



sekotlolo

boya ba tshwele


Mohato 2:

Tshela metsi
hodima boy a ba
tshwele mme o
etse bonnete ba
hore bo metsi
hohle.



Mohato 3:

Beha pirinki kapa
sekotlolo bankeng ya
fensemere kapa tulong
e nang le kganya ya
letsatsi e lekaneng.



Mohato 4:

Ka mora matsatsi
a mmalwa, sheba
ka moo semela sa
hao se holang. Se
nosetse hang ka
beke.

Letsatsi 1



Letsatsi 2




Letsatsi 3



Letsatsi 4

Mohato 5:

Hang ha semela
sa hao se na le
metso, o ka se jala
mobung o bonolo.



Mohato 6:

Nosetsa semela sa hao ka mehla.
Kamora beke tse mmalwa, o tla
be o kga dinawa tsa hao.

Dijo tseo re di jang



Ha re baleng

Dijo tse matlafatsang di etsa hore re tsamaye jwaleka peterole e etsa hore koloi e tsamaye. Re hloka dijo tse matlafatsang hore re etse seo re tshwanelang ho se etsa le hore re phele hantle. Dijo tsa bohlokwa di re neha matla le ho re thusa hore re hole.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tse na. Ngola lebitso la sejo se seng le se seng ka tlasa setshwantsho.



Ke dijo dife tseo o ratang ho di ja? Ke dijo difeng tseo o sa di rateng hohang? Di ngole ka tlasa sehloho se nepahetseng. Kgøtha ditshwantshong tse ka hodimo.

Dijo tseo ke di ratang

Dijo tseo ke sa di rateng




Letsatsi:



Ha re baleng

Re ka arola dijo dihlopha tse 7.

O tshwanelo ho ja dijo tse ka tlase ka mehla. O ka nna wa ja dijo tse ka hodimo empa e seng ka mehla.



Ha re bueng

Buisanang jwaleka tlase.

Hobaneng ho le bohlokwa ho ja hanyane dijo tse hlahang hodimo setshwantshong, empa haholo ho hlaha tlase?

Titjhere:
Mosaeno:
Mohla:

Moo dijo tse fapaneng di hlahang



Kotara ya 3 - Beke ya 7



Borotho le dijo tse ding tsa
hoseng di hlah korong.



Re fumana mahe le nama kgohong.



Re fumana lebese le nama
ho tswa dikgomong.
Re etsa yokate le kase
ho tswa lebeseng.



Ditholwana di mela difateng
le dimeleng.



Re sebedisa poone ho etsa phoofo.



Letsatsi:



Manepe a tswa dinotshing.



Tswekere e tswa lehlakeng
la tswekere.




Nama ya kolobe le beikhone
di tswa dikolobeng.



Re ka jala dimela tshimong ya rona.



Bina pina ena le
titjhere ya hao.



Ha re etseng

Diapole, dikwaba, dipanana


Dinawa le dierekisi le ditapole

Di hodisa mmele ya rona e be matla.

Di etsa hore ke shahle ke sebetse

Ke ja dijo tse matlafatsang feela!

Di mpoloka ke shahlile ke le matla.



Titjhere:
Mosaeno:
Mohla:



Dijo tse tse loketseng le tse sa lokelang mmele

Kotara ya
3 - Beke ya 8



Ha re baleng

"Dijo tseo re di ratang ha di a re lokela ka mehla. Ebile ha ngata ha re rate dijo tse re loketseng. Empa ntho e lokileng haholo ha o e etsa o sa kgaotse e qetella e sa loka.

Ha o ja ntho ho fetisa tekanyo ha ho a lokela bophelo.

Eja feela ho fihlela o kgora. O se ke wa ja feela hobane o rata ho ja".



Ha re etseng

Seha ditshwantsho tsa dijo tse bolokehileng le tse sa bolokehang dimakesening o di kgomaretse makotikoting a nepahetseng. Ha eba ha o fumane ditshwantsho, di etse.



Dijo tse loketseng mmele.



Dijo tse sa lokelang mmele.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sebedisa seo o ithutileng ka dijo ho ngola menyu ya hao.

Dijo tsa hoseng

Tinare

Dijo tsa mantsiboya



Ha re etseng

Re ilo etsa salate ya ditholwana. Latela feela
ditaelo tse ka tlase.



O tla hloka:

- Mefuta e fapanenag ya ditholwana
- Sekotlolo se seholo
- Thipa le kgaba



Latela mehato ena:



- Hlatswa tholwana.
- Ebola matlalo ha ho hlokeha (jwaleka lamunu).
- Di sehe dikotwana tse nyenyane
(Kopa motho e moholo ho o thusa)
- Kopanya ditholwana ka sekotlolong.
- Eja o natefelwe.



Ho boloka dijo

Kotara ya 3 - Bekə ya q



Ha re baleng

Sheba setshwantsho sena.



Ha re bueng

O elellwang ka mehla?

Na ho a lokela hore re je dijo tsena?

O nahana ho etsahetse eng ho dijo tsena?



Ha re bueng

Dijo tse foreshe ha di dule di le foreshe nako e telele. Ditholwana tse ding le meroho di qala ho senyeha le ho bola. Nama, tlhapi, le dijo tse entsweng ka lebese di a senyeha.

Ka baka leo ha re ha re a tshwanelo ho di ja.

Re ka etsa eng hore re boloke dijo di le foreshe nako e telele?

Tulo e bolokelileng ya ho beha dijo ke sehatsetsi. Leha ho le jwalo dijo tse ding di a senyeha ha di hatseditswe kapa di le ka hara sehatsetsi nako e telele.

Ho na le ditsela tse ding tsa ho boloka dijo di le foreshe.



Letsatsi:



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena.
Bua le motswalle wa hao ka
tsona. Ke mefuta efeng e
fapaneng eo re ka bolokang
dijo ka yona?
Na o ka nahana ka tsela tse
ding tseo re ka bolokang dijo
ka tsona hore di se senyeho?
Bua le motswalle wa hao ka
sena. Bolella seholpha ka
mehlala.



Ha re ngoleng


Tadima ditshwantsho tse ka tlaase mme o bale mantswe
a mabokoseng. Jwale ngola le leng la mantswe ana tlaa
setshwantsho ka seng se dumellanang le lentswe.

Hatseditswe

Tse foresho

Ka makotikoting

Omisitswe





49

Mefuta ya matlo (1)



Kotara ya 4 - Beke ya I



Ha re bueng

Ntlo ya hao ke tulo eo o
dulang ho yona.

Batho ba Afrika Borwa ba
dula matlong a mangata
a fapaneng. O ka fumana
ntlo ka nngwe ya tsena
hokae?





Letsatsi:



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tse ka tlase. Bua le motswalle wa hao ka dintho tse tshwanang matlong ana kaofela. Jwale bua ka dintho tse sa tshwaneng. Ke eng e ngata: ho tshwana le ho se tshwane?




Difolete

Ntlo ya mekato e mmedi



Karafane le tente



Matlo a seng molaong



Matlo a setso



Malapa a mokato o le mong.



Ha re etseng

Sebetsang ka dihlopha. Fumanang lebokose la dieta, kapa mofuta o mong wa lebokose. Le pente hore le shebahale jwalo ka ntlo.

Bopa letsopa (kapa hlama ya ho bapala) ho etsa setshwantsho sa hao kapa ntho e nngwe feela e ka ntle ho ntlo.



Titjhere:

Mosaeno:


Mohla:

Mefuta ya matlo (2)

Kotara ya 4 - Beke ya 1



Nahana ka matlo a fapaneng ao o a boneng moo o dulang kapa tulong tseo o di tjaketseng. Taaka ditshwantsho tsa matlo a mabedi a fapaneng ao o a boneng.



Ka hara ntlo e ntle, e thata ha re fumane serame kapa motjheso o mongata. Buisana le motswalle wa hao ka hore batho ba itshireletsa jwang ha ba dula ka hara matlo.



Letsatsi:



Ha re ithapolleng

Etsa jwaloka bana ba ditshwantshong.

- Ikotlolle ho ya hodimo haholo ka moo o ka kgonang kateng ho penta marulelo a ntlo ya hao.
- Kgumama fatshe ho jala dijalo tshingwaneng ya hao.
- Otlolla diphaka tsa hao ka bobatsi ho bula difesetere tsa ntlo ya hao. Jwale kwala difesetere kaofela.
- Inama ho hlaola lehola.
- Fielo fatshe ka lefielo le letelele.
- Hlatswa difesetere ka lesela.



Ntlha ya titjhere

Mamela morethetho o bapalwang ke titjhere ka moropa. tsamaya le morethetho. Ha titjhere a fetola ho otla moropa, fetola motsamao wa hao. Mamela hantle!



Matlo a fapaneng a ahilweng ka disebediswa tse fapaneng.

Kotara ya 4 - Beke ya 2



Ha re bueng

Re sebedisa disebediswa tse ngata tse fapaneng ho
aha matlo. Sheba ditshwantsho tse ka tlase.



ditena



dithaele



masenke a popotlehileng



samente



mahlaka



kgalase



dipalo



mapolanka



majwe



seile



polasetiki



seretse



tshepe



matlalo



lehlabathe



Bua le motswalle wa hao ka disebediswa tse fapaneng.

Ke difeng tse hlhang feketering?

Tse ding di hlaha kae? Bolella sehlopha ka matlo ao o a
bonang ha o tla sekolong hore a entswe kang.

Ntlha ya titjhore
Titjhore ya hao e ka etsa
lenane botong.





Letsatsi:





Ha re etseng

Ntlo e nngwe le e nngwe e etsetse
mola ho disebediswa tse e entseng.





Ntlha ya titjhore
Titjhore ya hao e tla nka buka ya
hao ya mosebetsi e e lebelle.



Mofuta wa ntlo



Disebediswa tsa ho aha



Matlo le maemo a lehodimo



Ha re baleng

Matlo a sireletsa batho maemong a fapaneng a lehodimo.
A sireletsa batho ho mahlasedi a letsatsi a tjhesang. A ka ba sireletsa
hape ho serame, moyo, le pula.



Na o ne o tseba hore batho ba dinaha tse batang ba tlameha ho aha matlo
a ikgethileng jwaloka ena e ka tlaase?

Matlo ana a tshwanelo ho ba boloka ba futhumetse ha lehlwa le kgetheha.

Ona ke mmapa wa Greenland, e leng naha e
batang haholo.



Ba bang ba batho ba Inuit ba dulang dikarolong tsa Arctic
tse nang le lehlwa le lengata mmoho le leqhwa
ba aha boitshireletso ba mariha ka diboloko tsa leqhwa.

Leqhwa le tebela serame. Matlo ana a bitswa igloos.



Letsatsi:



Ha re etseng

Ka dihlotshwana, etsang tshwantshiso ya ka moo le ka
ahang ntlo ka teng.

Nka qeto ya hore o tla haha ntlo e jwang.

Ntlo e seng molaong

O tla sebedisa disebediswa tse jwang?

monyako

Mang o tla etsa eng?

Matlo a setso

Ho tla utlwahala modumo o jwang?

Ntlo e ikemetseng
kapa ya mekato e
mmedi.

Sebedisa a mang a mantswe ana.

Matlo a maplanka

Ditene

Lebota

Pente

Difolete

Marulelo

Tjhimbele

Fensemere

Samente



Ha re baleng


Etsa thothokiso ena e le karolo
ya tshwantshiso ya hao:



Aha, ntlo ya hao e ntjha!
Tlisa ditene, lekanya lebota
Otlella sepekere, fetola sekurufu –
Itshireletse letsatsing



Aha, ntlo ya hao e ntjha!
Tlisa santa le monyako le dithaele
Tlisa metsi, kopanya samente –
Itshireletse puleng.




Ho fumana dibaka le dintho (1)



Kotara ya 4 - Beke ya 3

Ho na le dimmapa tse fapaneng. Ho kgetha mmapa o nepahetseng, re tlamehile ho tseba hobaneng re batla ho sebedisa mmapa.

Dimmapa tsa mebila di re thusa ho fumana mebila le dibaka toropong kapa motseng. Boramapolasi ba rata dimmapa tse bontshang dintho tse kang matamo, dinoka le maralla.





Letsatsi:



Ha re etseng

Buisanang le motswalle wa hao ka dipotso tsena. Etsa sedikadikwe ho potoloha dibaka tse setshwantshong maqepheng ana a mabedi.

O tla fumana kae dibuka tsa ho bala?
O tla tlaleha kae boshodu?
O ka ya kae ha o kula?
O ka reka kae dijo?
O ka emela kae bese?
O ka feta kae mmileng hore o bolokehe?

Ntlha ya titjhere

Titjhere ya hao o tla di bala
ka bonngwe, mme wena o tla
fumana dikarabo.



Titjhere:

Mosaeno:

Mohla:



54

Ho fumana dibaka le dintho (2)



Beke ya 3

Kotana ya 4

Ha re bueng

Sheba tsela setshwantshong sa mmapa wa tsela oo Jason a o latellang ho tlaha habo ho ya seklong sa hae.

Hhalosetsa motswalle wa hao ka tsela eo Jason a e latelang. Sebedisa a mang a mantswe ana:

ka hodimo


feta

bapa

hodimo

ka tlase

Motswalle wa Jason wa sefofu a ka tshela mmila a bolokehile kae?





Letsatsi:




Ha re ithapolleng

- Hlophisa thapo e telele fatshe.
- O tlo tsamaya tseleng ena.
- Tsamaela pele, morao le mahlakoreng ho bapa le thapo.
- Tsamaela pele ho bapa le thapo le matsoho a hao a le hodima hlooho ya hao.
- Tsamaela morao ho bapa le thapo, o beile matsoho a hao mokokotlong wa hao.
- Tsamaela mathoko ho bapa le thapo, o beile matsoho a hao lethekeng.



Ha re baleng

O sebeditse jwang? Ha o entse metsamao kaofela hantle, khalara sefahleho se bososelang. Ha o sa etsa metsamao kaofela, khalara sefahleho se swabileng. Ha eba o entse e meng ya metsamao, khalara sefahleho bohareng.



Nka tsamaya hodima thapo.



Nka nka thapo.



Nka beha matsoho a a ka hodima hlooho ya ka.



Nka tsamaela morao hodima thapo ke behile matsoho a ka kamora mokokotlo.



Nka tsamaela pele hodima thapo ke beile matsoho a ka thekeng laka.



Tijhere:
Mosaeno:
Mohla:


Ho fumana tsela

Kotana ya 4 - Beke ya 4



Ha re ngoleng

Setshwantsho sa mmapa se re thusa ho bona hore dibaka di bohole bo bo kae. Sheba mmapa ona



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena. O ka nna wa kopa motswalle wa hao ho o thusa.

Etsa sedikadikwe moo o bonang **km**.

Ho na le didikadikwe tse kae?

David o tsamaya ho tloha sekolong ho ya laeborari.

O bona eng haufi le laeborari?

O bone letshwao lefe tseleng?

David o tsamaile tsela e kaakang?

David o bona moaho ofe ha a le monyako o ka pele wa laeborari?

David o lapile. O batla ho ya hae. Kgabisa ka mmala tsela e kgutswanyane ho tloha laeborari ho ya habo.

Araba Ee kapa tjhe:

Na lebala la dipapadi la bolo le haufi le habo?

Ntlha ya titjhere
Kamehla etsa bonnete ba
hore o bolelle titjhere ya hao
ha o sa bone ntho hantle.




Letsatsi:



Ha re etseng

Etsa mmapa wa hao wa setshwantsho sa tsela eo o e latelang mahareng a dibaka tse pedi, o ka nna wa kgetha dibaka tse pedi. Ha o qeta o ka nna wa bontsha metswalle ya hao mmapa. Bontsha motswalle wa hao mmapa, mme o mo dumelle a hhalose tsela ya hao. Sheba ha eba o e etsa ka nepo. Bolella titjhere ya hao ha motswalle wa hao a e entse ka ho nepahala.



Titjhere:
Mosaeno:
Mohla:

Ho fumana diketsahalo paleng


Kotana ya 4 - Beke ya 4



Titjhere ya hao e tla o balla pale ya Micky. Mamela ka hloko. Latela tsela ya hae mmapeng o bukeng ya hao.

Ntlha ya titjhere

Titjhere ya hao o tla e bala hape mme a o kope o etse matshwao (X) a dibaka.



Moqebelo o mong le mong Micky o bapala le metswalle ya hae phakeng (X).

Hoseng ho hong mme wa hae are: "Nkgono o a kula. Ako mo isetse dijo tsena"

Micky o nka mokotlana o moholo wa dijo. Ha a tswa hekeng (X) o kopana le monna.

O re ka lentswe le letenya:



Letsatsi:

"Aa, ke a bona o tshwere dijo. Ke tsa Nkgono wa hao, hee?" Hona ha tshosa Micky haholo. A tsamaya ka pele tseleng ho ela ka seteisheneng sa setimamollo.

Mona o thinyetsa ka letsohong le letshehadi (X). Empa ha a hetla ka morao tseleng, o bona monna a mo setse morao.

Micky o nka qeto ya ho fumana thuso pele ho metswalle ya hae phakeng. Ha a fihla laeborari, o thinyetsa ka letsohong le letona hape a tswele pele ka ho tsamaya (X).

Ka lehlakoreng le letshehadi o bona sekolo mme o a se feta (X).

Ditsela di thotse haholo. Micky jwale o tlola kapele tseleng (X). Jwale re ilo bapala papadi ya ho neheletsana le metswalle ya hae hekeng! (X)



Ha re ithapolleng

Jwale re ilo bapala papadi ya ho neheletsana.

- Behang ditulo tsa lona ka sedikadikwe bapalang "mmino wa ditulo"— o tla tshwanelo ho fumana tsela e kgutswanyane ya ho ya setulong.





Ka moo re sebedisang metsi ka teng: mahaeng le sekolong



Ha re ngoleng

Re sebedisa metsi matsatsi ohle. Sheba ditsela tse fapaneng tsa ho sebedisa metsi. Ka tlasa setshwantsho se seng le se seng, ngola hore metsi a sebedisetswa eng. Sebedisa mantswe a kgahlang.




Ho tima mollo

Re sebedisa metsi hore re hlape

Ho thusa dimela ho hola

Ho hlatswa diaparo le dijana

Ho pheha dijo





Letsatsi:



Ha re bueng

Metsi a thabisa! Re ka buisana ka ntho tse ngata ka metsi. Bolela ditsela tse ngata tseo re ka sebedisang metsi ka tsona.


Metsi a matle. Bolela ka moo re senyang metsi ka teng. Ho ka etsahala eng ha ho ka etsahala hore re hloke metsi?

Bolella sehlopa mehopolo ya hao.



Ha re ithapolleng

Etsisa tse latelang:



Pompo e tshelang
metsi a kena
ka sekotlolong.



Maru a phahama,
a ba mangata le
pula e qetella e nele
maru a nyamela.



Noka e phalla ka monyebe
hodima mafika empa e phalla
ha bonolo lehlabatheng.



A re bapaleng

- Bapala "Nkgo le metsi a marothodi".



Tijhere:
Mosaeno:
Mohla:







58

Tsela eo metsi a senngwang ka yona



Beké ya 5

Kotara ya 4 -





Letsatsi:



Ha re bueng



Ha re ngoleng

Sheba setshwantsho moo o kentseng matshwao. Etsa puisano le baithuti ba bang ka seo batho ba setshwantshong ba se etsang. Bua ka moo ba ka bolokang metsi ka teng.

Bala polelo e ka tlase. Kenya letshwao (✓) ho e mong le e mong ya ka re thusang ho boloka metsi, le letshwao (✗) ho e mong le e mong ya ka senyang metsi.



	✓ kapa ✗
Ke tlohetse pompo e tswa metsi ha ke hlatswa meno.	
Re sebedisa sesepa se qhibidihang kapele. Ha ke tsholle metsi a bateng, empa ke a sebedisa ho nosetsa tshimo.	
Bosiu bo bong le bo bong ke tola bateng e tletseng metsi.	
Ha ke bona pompo e dutla metsi. Ke e kwala haholo.	
Re hlatswa dijana ka metsi a phallang.	






Tijhere:
Mosaeno:
Mohla:

Metsi a bolokehileng le a sa bolokehang



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena. Kenya letshwao la (✓) pela setshwantsho se seng le se seng se bontshang mesebetsi e bolokehileng. Kenya letshwao la (✗) pela setshwantsho se seng le se seng se bontshang mesebetsi e sa bolokehang.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola lentswe "ho bolokehile" kapa "ha ho a bolokeha" ho qetela polelo e nngwe le e nngwe.


Metsi a sa hlwekang a nowang ha a bolokeha.

Ho sesa metsing a ditshila _____.

Ho nwa metsi a ka mabotlolong _____.

Ho nwa metsi a hlahang nokeng e ditshila ha ho a _____.

Ho nwa metsi a pompong _____.



Ha re bapaleng



Bapala le ba bang ba babedi.

- Opa diatla ka nako ha marothodi a metsi a tswa:
 - butle ho tswa pompong
 - kapele ho tswa pompong
 - ka pele haholo ho tswa pompong
 - kaofela ka nako e le nngwe.
- Bapala e nngwe le enngwe ya dipapadi tsa ho opa diatla eo o e tsebang.



Ha re ithapolleng

- Tlola jwalo ka senqanqane ka ntla ho metsi a ditshila ho kotsi.
- Tlolela jwalo ka senqanqane ka metsing a hlwekileng
- Matha jwalo ka pere e nyorilweng e mathela ho nwa metsi.
- Matha kapele ka moo o ka kgonang ho baleha pula e tsholohang.
- Tlola ho lejwe le leng ho ya ho le leng ho tshela noka. Thusa ba sa tsebeng ho tsamaya.
- Etsajwalo ka lebidi metsing a phallang ka bateng (o le mong kapa le motswalle).
- Titjhere ya hao o tla bontsha hore le fetola neng ho etsa motsamao o fapaneng. Mamela hantle ha a le bontsha.



Titjhere:
Mosaeno:
Mohla:

Ho boloka metsi a hlwekile

Kotana ya 4 - Beke ya 6



Ha re baleng

Metsi a nowang a tshwanela ho hlweka.
Re ka sebedisa ditsela kapa mekgwa e fapaneng
ho hlwekisa metsi.
Re tshwanela ho beha metsi a hlwekileng hore
a dule a hlwekile.




Ha re bueng


Sheba ditshwantsho. Buisana le motswalle wa hao ka hore metsi a hlwekileng a tswa kae. Bolella
sehlopha seo o kenang ka ho sona hore o nahana eng. Ha re hlwekisa metsi, re etsa hore re tle
re tsebe ho a nwa.



Re ka nwa metsi a pula ha marulelo
a rona le tanka di hlwekile.



Re ka hlwekisa metsi ka ho a bedisa.



Masepala o hlwekisa metsi a rona hore re a nwe.



Re ka sefa metsi ho a hlwekisa.



Letsatsi:



Ha re etseng

Kopa titjhere ya hao ho o bontsha hore o ka etsa sefe ya metsi jwang.

O tla hloka:

Botlolo ya polasetike ya dilitha tse 2
Lehlabathe le hlwekileng le lesesane
Lehlabathe le hlwekileng le makgerehlwa
Majwana a hlwekileng/ kerabole
Thipa e bohale
Boya ba tshwele bo hlwekileng
Galase ya metsi



Ha re ithapolleng

- Sebedisa mokotlana wa dinawa le hulahupu. Beha hulahupu fatshe le barutwana ba eme ka mela ho ka ba dimethara tse 5 ho tlaha hulahupung. O ka nna wa sebedisa hupu ya netebolo.
- Morutwana e mong le e mong o fumana monyetla wa ho lahlela mokotlana wa dinawa ka hupung.



Ho fetoha ho motsheare ho ya ho bosiu

Kotara ya 4 - Beke ya 7



Ha re baleng

Motsheare le bosiu di fapane.

Ha di tshwane, re utlwa medumo e fapaneng, ebile re etsa dintho tse fapaneng. Motsheare re bona letsatsi le tjhabile. Letsatsi le re neha kganya le motjheso. Bongata ba batho ba sebetsa motsheare, le rona re ya sekolong.



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho mme o bue ka tsona le motswalle wa hao. Na ke ditshwantsho tsa **Motsheare** kapa **Bosiu**? Di fapane jwang? Ngola "Motsheare" kapa "Bosiu" ka hodima setshwantsho se seng le se seng.





Letsatsi:



Ha re baleng

Mantsiboya letsatsi le a dikela.
Ho ba lefifi ebile re bona ngwedi
le dinaledi.
Re tshwanelo ho sebedisa
mabone ho bona se etsahalang.



Ha re ithapolleng

- Sebedisa palo ya ho hloma dintlha kapa mokolokotwane o kang motsollope le bolo.
- Beha dipalo tsa ho hloma dintlha dimethara di se kae ho tlaha ho barutwana.
- Sebedisa bolo e kgolo e kang ya papadi ya bolo.
- Rahela bolo ka dipalong kapa mahareng a mokolokotwane.
- Pele raha ka leoto le letona ebe o raha ka le letshehadi.
- O hlabilo dintlha tse kae?



Kamoo bosiu le lehodimo di shebahalang ka teng

Beket ya 7
Kotara ya 4 - Beket ya 7



Ha re baleng

Motshehare re kgona ho bona mahodimo a hlakileng ka bobolou le marunyana. Empa haholoholo re bona letsatsi



Bosiu, re bona Ngwedi le dinaledi. Ho na le hape dipolanete tse shebahalang jwalo ka dinaledi.



Ka dinako tse ding kgwedi e bonahala hodimo le nakong ya motshehare. Ha e bonahale habonolo hobane letsatsi le kganya haholo. Leka ho fumana hore na nako ya motshehare ke efe.




Ha re etseng

Ngwedi ha e tshwane bosiu bo bong le bo bong. Lebella ngwedi masiu a 5 a latelang. Mabokoseng a ka tlase, taaka dibopeho tse fapaneng tsa ngwedi tseo o di boneng.

Bosiu ba pele	Bosiu ba boraro	Bosiu ba bohlano



Letsatsi:




Tsena ke letsatsi le dipolanete le tsamaiso ya tsona – ke baahisane ba rona sepakapakeng.
(Letsatsi le dipolanete ha di a taakwa ho ya ka sekala).



Sena ke setshwantsho sa
Saturn. E fapané
haholo le dipolanete tse ding
hobane yona e potapotilwe
ke direng tse ngata. Na o
bona matheba a masweu
setshwantshong?

Ha o nahana ke a eng?
Sheba setshwantsho se
seholo se ka hodimo.
Na Saturn e kgolo kapa e
nyenyane ho feta lefatshe?
Ke polanete efe e kgolo ho Saturn?






Letsatsi le kgwedi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena.



Bua le motswalle wa hao. Ditshwantsho di re bontsha eng? O ka fana ka karabo e nngwe le e nngwe e hlahang mohopolong wa hao.



Ha re baleng

Ntlha ya titjhere
Titjhere ya hao e tla mamela mehopolo
ya hao kaofela ebe o o bolella
hore ke ditshwantsho tsang.



Letsatsi ke naledi. Le tshwana le kganya e kgolo e kang bolo mme le romela motjheso le kganya dikarolong tse ngata tsa na. Letsatsi le leholo makgetlo a lekgolo ho feta lefatshe. Ngola bolo e kgolo ya lefika le lerole e sa faneng ka motjheso.

Ngwedi ha e na kganya ya yona. E tshwana le seipone se romelang mahlasedi a yona ho rona. Kgwedi e nyenyane haholo ho feta lefatshe.



Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao kamoo e ileng ya fetoha ka matsatsi a mahlano. Jwale sheba ditshwantsho tsena. Na ya hao e ne e tshwana le e nngwe ya tsena?



E tletseng



E halofo



E tolokileng



Dinaledi

Letsatsi:



64



Ha re baleng

Letsatsi ke naledi e haufi haholo ho rona. Dinaledi tse ding di hole haholo le rona. Haeba o tsamaya ka potlako e kgolo ho ya fihla dinaleding tsena, ho tla o nka dilemo tse ngatangata, ho fihla moo.



Ha re bueng

Naledi ela ya madumedume.

Dumela tlaase, o yo nwa metsi

Metsi ha a teng, a nwelwe ke kgauta,

Kgauta ha ke mo rate, ke rata Masilonyane

Masilonyane bashemane ba kae wee,
tlo nwa metsi.



Ha re baleng

Pina ena e ngotswe dilemo tse ngata tse fetileng.

Ka nako eo batho ba ne ba sa tsebe haholo ka dinaledi.

Kajeno re tseba haholwanyane. Bomofofasebakeng ba ya
sepakapakeng ka rokete e ikgethileng ho fumana
haholwanyane ka dinaledi. Ha ba tjhakela sepakapaka,
ba apara sutu e ikgethileng.



Ka lebaka la boradinaledi ba sebete le batho ba bohlale ba yang
sepakapakeng, re ithutile haholo ka ditaba tsa dinaledi.



Ha re bueng

Ke taba e nepahetseng ya hore re ithutile haholwanyane ka
dinaledi? Buisana le motswalle wa hao ka sena.



63



O kgethehile.



Mimele ohle wa hao o kgethehile.

Ke wena monnga mmele wa hao!



HO SE BE
*mang ya o
tshwarang
bokapele.*

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na le motho
ya o tshwarang bokapele.**

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na
le motho ya o etsisang dintho tseo o
sa batleng ho di etsa.**

**Eo o tshwanetseng ho
mo letsetsa mohala
bakeng sa thuso:**

Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55

SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111

SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111

Lefapha la “Life Line”: 0861 322 322

Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363

